

# Efikasno upravljanje potraživanjima kompanije

## Syllabus

Semestar, Godina

### Informacije o instruktoru

Instruktor(i)	Email	Lokacija i dostupnost
1. Đenan Bogdanić	Bogdanic.djenan@gmail.com	Po dogovoru
2.		

### Biografija instruktora (link)

Đenan Bogdanić je Magistar ekonomskih nauka sa više od 15 godine iskustva u finansijsko-kreditnim poslovima. Zadnjih 6 godina je zaposlen kao direktor jedine fakrinške kuće u BiH. Prije toga je karijeru gradio u mikrokreditnom sektoru, napredujući sa pozicije kreditnog službenika do direktora kreditnih operacija. Autor je nekoliko stručnih radova i tekstova iz oblasti kreditiranja i faktoringa. Radio je kao instruktur/predavač na više projekata koji su imali za cilj edukaciju poduzetnika iz oblasti finansija i biznisa. Gost/predavač na Ekonomskom fakultetu Sarajevo na predmetu Finansijski menadžment na temu Upravljanje potraživanjima.

### Opšte informacije o kursu

#### Opis kursa

Da bi kompanija i biznis bili uspješni, moraju prodati svoj proizvod ili uslugu. Prodaja proizvoda ili usluge često ne ovisi samo o kvalitetu, cijeni, mjestu i promociji našeg proizvoda, već i o uslovima plaćanja istog. Također, kompanija mora sebi postaviti i pitanje: "Kome prodaje svoje proizvode? Po kojim uslovima plaćanja? Kako finansira svoju proizvodnju i prodaju? Kako naplaćuje svoju robu/usluge?... Odgovori na ova pitanja veoma često se traže ad-hock i kada je kasno. Rezultat loših analiza kupaca, pogrešnih odluka o odgođenom plaćanju često biva i bankrot kompanije.

#### Tokom seminara čemo se upoznati sa

- faktorima koje mora kompanija uzeti u obzir ukoliko želi robu prodavati na odgođeno plaćanje,
- promjenama u bilansnim pozicijama koje to uzrokuje,
- obavezom kreiranja kreditne politike kompanije
- instrumentima obezbjeđenja naplate potraživanja
- uspostavljanjem sistema identifikacije rizika nenaplate
- koracima naplate

## Očekivanja i ciljevi

Cilj ovog kursa jeste upoznati učesnike sa

- faktorima koje kompanija treba razmotriti prije odluke o načinu naplate svoje robe/usluga
- kako način naplate naše robe/usluge utiče na realizaciju prodajnih ciljeva
- kako sistematski vrednovati rizik saradnje sa pojedinim kupcima i upravljati pojedinačnim potraživanjima
- kako se zaštiti od rizika nenaplate

## Materijali/oprema potrebna za kurs

### Neophodni materijali/oprema

Olovka, papir i pitanja za predavača

•

### Poželjni materijali/oprema

## Trajanje kursa

**Početak kursa (dan, mjesec, godina, u sat:minuta) - kraj kursa (dan, mjesec, godina, u sat:minuta)**

Trajanje kursa je maksimalno 1 dan / 4 sata